

# Mmɔfra Twerɛ Kronkron de reba

## Yona ne apataa kɛsɛɛ no



Ɔtwerɛfoɔ: Edward Hughes

Deɛ ɔyɛɛ mfonini ahodoɔ: Jonathan Hay  
Alastair Paterson

Ɔsamufoɔ: Mary-Anne S.


Nkyɛɛaseɛni: Kwasi Adomako

Deɛ ɔtotoo ho nneɛma: Bible for Children  
[www.M1914.org](http://www.M1914.org)


©2023 Bible for Children, Inc.

Tumi krataa: Sɛ wontɔn nko ara deɛ a, wowɔ ho kwan sɛ  
wotwe anaasɛ wotintim saa ayɛsɛm yi bi.

Mfɛɛ pii a atwam no, ɔbarima bi a na  
ne din de Yona tenaa Israel asase so.  
Da bi, Onyankopɔn ka kyerɛɛ no  
sɛ ɔnko Niniwe, kuro  
kɛsɛɛ a na  
ɛkorɔn wɔ  
wiase.



Na ewo se Yona kobo nnipa a wowo ho nyinaa koko se Onyankopon ahunu sɛdeɛ woye nnipa bone.




3

Yona tee Onyankopon anim atua! Na se anka obeko Niniwe no, ode n'ani kyereɛ efa foforo a yefre ho Tarsis no.



4

Awurade Nyankopon somaa mframa a ano ye den baa epo no so. Ahum kɛseɛ tuiɛ. Hyɛn no mufoɔ no suroo se ebia hyɛma no beye mmerɛ na amem.




5

Ahum no ani koo so ara yee nyan. Hyɛma no mufoɔ a na ehu kɛseɛ aka won no bo mpaɛɛ na wototoo won ho nnooma nyinaa guie sɛdeɛ ebeye a anka hyɛma no mu beye hare. Nanso emu biara ammoa.




6

Yona nko ara ne obi a na oka won ho a na ommo mpaɛɛ. Mmom, na oda hyɛma no mu a wada hatee. Hyɛma no mu panin no hunuu no. “Edeɛn na aye wo a woda sei? Sore! Bo mpaɛɛ kyere wo Nyankopon! Ebia Onyankopon bedwene yen ho, na yɛanyera.”



7

Hyɛma no mufoɔ no hunuu se won haw no farebae ne Yona. Oka kyereɛ won se oredwane afiri AWURADE anim. Wobisaa se, “Edeɛn na yenye woa, na epo no ano nnwo mma yen?” Yona buaa se, “Momfa me na monto me ntwene epo no mu. Na menim yie se me nti na ahum kɛseɛ yi aba mo so.”




8

Hyema no mufoɔ no  
ampɛ sɛ wɔbɛyi  
Yona ato atwene.  
Enti wɔbɔɔ mmɔden  
sɛ wɔbɛka hyema  
no abɛsi asase  
pɛsɛɛ so. Nanso  
wɔantumi. Adeɛ  
baako pɛ na na  
aka sɛ wɔbɛyɛ!



Hyema no mufoɔ bɔɔ mpaɛɛ srɛɛ bɔnɛfakye wiesɛ  
no, wɔyii Yona too no too po no mu.  
Berɛ a na Yona  
reyera wɔ  
asorɔkye no mu  
no, ɛpo no gyaeɛ  
bagyabagyayɛ na mframa no  
ano dwoɛɛ. Ewim nsakyeræɛ  
a ɛbaa mpofirim no bɔɔ hyema no  
mufoɔ no hu kyenɛɛ ahum a  
ɛgyæɛ tuo no. Na ɛsɛ sɛ  
wɔhunu sɛ Onyankopɔn nko  
ara na ɔbɛtumi ayɛ saa.  
Wɔde ehu ne ahodwiri  
sɔrɛɛ AWURADE.



Berɛ no mu no,  
ɔsomafoɔ  
ɔsɔɔdenfo no nyaa  
mmoa nwanwasɔɔ  
bi. Berɛ a na  
Yona remem wɔ  
ɛpo no ase a  
ɔntumi nyɛ ne ho  
hwee no, na ɔnim  
sɛ biribiara nni ho  
a ɛbɛtumi agye no.



AWURADE siesieɛ apataa kɛsɛɛ bi ma ɔbɛmɛnɛɛ  
Yona. Apataa no baa berɛ a ɛsɛ mu! Ɔɔɔɔ asuko  
baako ara na ɔfirii ɛpo no mu kohyɛnɛɛ  
apataa no yam. Yona dii apataa no  
yam nnansa. Ɔnyaa berɛ pii de  
dwene bɔɔ mpaɛɛ.



Nnansa akyi no, afei deɛ Yona hyɛɛ bɔ sɛ ɔbɛyɛ setie  
ama Nyankopɔn. Amonom ho ara, Onyankopɔn kasa  
kyerɛɛ apataa no ma ɔfee Yona too po no ano.



Bio, Onyankopɔn ka kyereɛ sɛ ɔnko Niniwe na  
ɔnkoɔka Onyankopɔn asem. Saa berɛ yi deɛ,  
Yona kɔɛɛ! Yona wuraa kuro no, na ɔteam sɛ,  
nna adaduanan mu na wɔbɛka Niniwe aguo.



Niniwe nkurofoɔ gyee Nyankopɔn asem diis. Wɔkyeree kɔm, ɛna wɔhyee boto ataadeɛ de kyeree Nyankopɔn sɛ wɔannu wɔn ho wɔ wɔn bone ho. Mpo ɔhene no brɛɛ ne ho ase wɔ Nyankopɔn anim. Ɔsɔre firii n'akonwa so, ɔfiraa boto ataadeɛ ɛna ɔtenaa nso mu. Ɔhyee obiara sɛ ɔnsesa mfiri n'akwan bone ne aturuturasɛm ho na ɔmmɔ mpɛɛ nsre bonefakye mfiri AWURADE nkyɛn.



15

Onyankopɔn de wɔn bone kyee wɔn. Na wei beye da nwanwasoo a anigyee ahye mu ma ama Niniwefoɔ bere a wɔhunuu sɛ Nyankopɔn de wɔn bone akye wɔn no. Nanso na onipa baako bo afu yie. Yona!



16

Adɛn nti na na Yona bo afu? Ɔka kyeree Onyankopɔn sɛ, “Na menim sɛ woyɛ Onyankopɔn ɔdomfoɔ ne mmɔborɔhunufɔɔ, wo bo kyere fu na w'adɔɛɛ dɔɔso.” Ɔkwan foforo so no, na Yona nim sɛ Onyankopɔn de wɔn a wɔnu wɔn ho wɔ wɔn bone ho na wɔtie Onyankopɔn asem no bone kye wɔn bere biara. Ayɛ sɛ na Yona mpɛ Niniwefoɔ asem. Na ɔmpɛ sɛ wɔbenya bonefakye.



17

Na Yona bo afu pa ara ma ɔka kyeree Onyankopɔn sɛ, “Gye me nkwa firi me nsam; na owuo ye ma me kyɛn nkwa.”



18

Yona tenaa kurotia twɛnn sɛ ɔbehunu deɛ Onyankopɔn beye. Awurade Nyankopɔn siesiee dua bi a n'ahaban ye akɛsɛɛ. Ɔnyinii ntɛm so, na ɛmaa Yona enwunu firii awia dennen a na ɛbo da mu nyinaa no ho.



19

Adeɛ kyeeɛ no, Onyankopɔn somaa mmoawa bi a wɔbekumm dua no. Afei, Onyankopɔn somaa apueɛ mframa a emu ye hyee ma ɛboɔ Yona ara kɔpemm sɛ na ɔsuro sɛ ɔbewu. Wei nyinaa maa Yona abufuo kɔɔ soro.



20

Enna Awurade bisaa Yona se, "Ege se wo bo fu? Bobe a na woanye ho adwuma biara na enye wo na woma enyiniie no asem ye wo ya. Ebaa anadwo koro na ewuu anadwo koro."  
"Aden nti na enni se

mehunu  
Niniwe, kuro  
kesee a nripa  
mpempem wom  
no mmaboo?"



21

Yona ne apataa kesee no

Ayeseem a efiri Onyankopon asem,  
Twere Kronkron no mu,

wo

Yona

"Wo nsem ano ma hann."  
Nnwom 119:130

22

Awieeε

26

60

23

Saa Twere Kronkron mu ayeseem yi kasa fa yen Nyankopon Nwanwafoo a oboo yen na ope se yehunu No no ho kyere yen.

Onyankopon nim se yeye nnesma bone pii, dee Ofre no bone no. Bone ho asotwee ne owuo nanso Onyankopon do wo pa ara nti Osomaa ne Ba Barima koro, Yesu ma no bewuu wo asennua no so gyee wo bone ho asotwee. Ena Yesu sore beyee Oteasefoo bio besene koo Osoro Aheman mu! Se wogyee Yesu di na wosre no se Omfa wo bone nkye wo a, Obeye. Afei Obeba abetena wo mu ama wo ne No atena afeboo.

Se wogyee di se yei ne nokore no a, ka yei kyere Onyankopon: Me Dofu Yesu, Megye di se woye Onyankopon, na wobeyee onipa wuu me bone ho, na seesei Woda so te ase. Mesre Wo bra m'abrabo mu na fa me bone kye me, sedee ebeye a menya obra foforo seesei, na da koro bi me ne Wo ako afeboo. Boa me na menye setie mma Wo na mentena ase mma Wo se Wo ba. Amen.

Kenkan Twere Kronkron no na wo ne Onyankopon nni nkommoo da biara! Yohane 3:16

24